



Tsakani le dipopo tsa patsi

Hlongwani Hlongwani

Tebogo Matshana



Tsakani le dipopo tsa patsi

Nthabiseng Tsatsi

Tebogo Matshana



Kgale kgale, motseng o dithaba wa Mbhokota, ho ne ho dula ngwanaynana ya bitswang Tsakani.

Tsakani o ne a sena metswalle, ke ka hoo a dulang a hlorile.

O ile a batla ngwana yeo a ka bopang dibapadiswa tsa letsopa le yena, ho bopa dipitsa, dikopi, le dikgomo. Ho ne ho se yeo a ka bapalang le yena.



Nkgono eellwa hona a nahana, "Tsakani o bapala ka majwe tsatsi le leng le leng. Hona ha ho a loka. Ke tla etsa leqheka."

Nkgono ne a tseba ho betla patsi. O ne a tseba ho etsa diemahale tsa ditlou tse kgolo, diemahale tsa batho ba tummeng.

Nkgono o ne a betlile diemahale tsa ntho e nngwe le enngwe ya e nahanang.



Ha Tsakani a ntse a bapala ka majwe, Nkgono o ne a ntse a betla popo ya patsi.

Popo ya patsi e ne e kgona ho dula le ho tsamaya ha feela e le pela Tsakani.

“Nkgono, o kokonono,” ho rialo Tsakani ha a bona popo.



Nkgono a siya Tsakani le popo ya patsi a tsamaya.

Tsakani o ne a thabile a bapala ka popo ya patsi. Empa ka pele pele a be a se a hlorile hape.

Popo e ne e kgona feela ho dula le ho tsamaya. Ho ne ho se yeo a ka buang le yena.



Yaba Nkgono o betla popo enngwe e tla tseba ho tsamaya, ho dula le ho bua.

Tsakani o ne a hlolletswe. O bile a tjeka motjeko wa tlholo. A re, "Nkgono o kokonono, ke thabile haholo."

Ba bapala mmoho ho fihlela tsatsi le dikela.



Empa popo ya patsi e ne e sa kgone ho tjeka, ha Tsakani yena a rata motjeko.

O ne a rata motjeko wa thabo, wa tlholo le *xibelani*.

O ne a batla ho tsoka letheke feela a se mong, a ena le motswalle wa hae wa patsi. Ho ne ho se yeo a ka tjekang le yena.



Nkgono o ne a ka bopa eng kapa eng ka letsopa le patsi.

A betla popo enngwe e ntle ka patsi, e rwetseng difaha, ebile e apere *xibelani*.

Popo ya patsi e ne e kgabile ka mebala. Ene e kgona ho tsamaya, ho dula, ho bua le ho tjeka.



Popo le Tsakani ba mamela dipina, ba tjeka mmoho.

Ho tloha tsatsing leo, ha a se sekolong, Tsakani o ne a
bapala le dipopo tsa patsi tseo a di etseditsweng ke
Nkgono.

Tsakani o ne a se a sa hlore ho hang.



Ha Nkgono a eellwa ka moo Tsakani a thabileng ka teng, a betlela ngwana e mong le e mong motseng moo popo ya patsi.

A betla le diemahale tsa patsi bakeng sa mokgabiso.

Lefatshe lohle la bona mosebetsi o motle wa diatla tsa Nkgono.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Tsakani le dipopo tsa patsi

Author/s: Hlongwani Hlongwani

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi


Illustrator/s: Tebogo Matshana

Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

